

Bamanankan mabən bosoli Zerar DUMESTR fε

Z. DUMESTR ye bamanankan mabən gafe kelen Bo 2003 sàñ, k'a tògo Da « Grammaire fondamentale du bambara », n° 422.

Zerar DUMESTR ye fransé kandɔnna ye min y'i Fili bamanankan bajikènè kan ni kisèya bëe lajèlen ye. A bëe Fo faasi ! Nk'a ma Taa ka fili Dàn, fili damantan.

A ka fili fôlo Kéra Fusamantiya ni tigènsönya ye ka Lësin Maliden kandɔnna sanji-kɔrwɔcɔjìw ma.

A ka gafe dantigeli la, a ye nanzara (kérénkérén ma fransew) bamanankan kanubaaw tògo n'u ka wale Térèmè kabini tubabutle fo bi : Bénje, Abiven, Bazin, Sauvent, Labouret, Molin, Majoré, Moralès, Bayel, Delafos, M. Huis ani ale yëre ke.... : n° 11. O kewale b'a Da kënè kan ko bamanankan kandɔn faamuya maa jí tè Sɔrɔ ni nanrarala tè, sabu a m'a maa jí Lakodɔn min ye ñinini baara Ké bamanankan kandɔn kan, kàla bëe Se ka Turu min kan. Kabini INAFLA (Institut National d'Alphabetisation Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquée), ka Na Se DNAFLA (Direction Nationale d'Alphabétisation Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquée), ka Se ILAB (Institut de Langue Abdoulaye Barry) ma, ka Fàra ISH (Maaya Dönniyada) ni ENSUP (Ecole Normale Supérieure) kan, kanko ñejnini Kéra nin dakun cakelaw fε, hali n'a ma wasa Ké ; O téménen kɔ, kan ñejnini lasigi damadama Kéra ka bamananan-kan sèbèncogo sira Bo ; Bénbakan Dungew sèn Donna nin bëe la ka banankan foro Buluku, wa o ma Ké ni kunfin-baara ye. O bëe k'i Bo yen, Kabini 1974 sàñ, Adama Samaseku, Mamadu DUKURE ni Bubakar TRAWELE ye bamanakan mabən tu Tigé k'a Buluku bamanankan yëre la ka Se kandɔn dakun na min jwaan ma Deli ka Ké Mali furadama. Ka Tla nin bëe kɔ ka « Bamanankan Mabən » in Bamu fransèkan na (k'a tògo Da « Un aspect du génie de la langue bambara »). Yali Z. DUMESTR tè nin jí de kàla wa, walima a ma Se ka nin jí de Kalan ka faamuya Sɔrɔ a la, walima a Nugunna nin bëe la ka Tigé o kan ñejnini-baara la de wa? Nin ye dönni na kabako belebele ye.

Z. DUMESTR ka fili flanan Kéra k'i yεrε kalalafili ko /ʃ/ ni /z/ tε bamanankan na, k'a Jira ko bamanankan-fɔlaw ka nconaya de y'u Sama ka Bɔ fransεkan na ka Don bamanankan kɔnɔ : jε 21.

Hali ni **Zan** ye **zoro** blen fini Don ka Taa jyεn sugufyε bεε la ni **zimini** ni **zεrε** ni **ʃɔ** falidoni ye, an ma D'a la ni Z. Dumestr na Jεn ni /ʃ/ ni /z/ donni ye bamanankan na.

Z. DUMESTR ka kanhakε-ko sorobanaami

Blasirali

Jyεn kan bεε n'a ka nankanma-fεεrε don k'a ka kan so Jɔ konuman. Fransεkan tε kanhakεma ye, nk'a ka fεεrew b'a bolo k'a ka kan Jɔ k'a Yiriwa; finwakan "han" ye kanhakεma ye, finwaw juman na kanhakε 4 ni tla de b'a la kasɔɔ kanhakε 7 de bε wiyatnamkan na, ka D'a kan fana o kan fanba taaboloba ye kanjε-kelen-kelenko ye, w'a jamanadenw Bɛnn'a kan k'o kanhakε 7 bεε Taasyεn.

Bamanankan ni soninke ye kanhakεma ye jaati. Bamanankan kanhakε b'i ko flenden gwannen soninke flenba kɔnɔ. Bamanankan kanhakε bε Se ka Bisigi kanhakε 4 ye: dajε-ko kanhakε 2 ani mabεnfεn-ko kanhakε 2. O ye kanko fεεrε ye bamanankan bolo ka dajεw Dla, ka kan Fεssεsε k'a Jiidi, i n'a Fɔ dajε-ko bε Jiidi cogo min a fε ni bɔnnako, kɔrɔko, siginwaan-ko, wali signiden-kanma samani yεrε ye.

Dajε-ko kanhakε yεlennen n'a jiginnen ye fεεrε ye bamanankan bolo ka danfara Ke dajεw cε ka Da kɔrɔko kan,

A/ Dajε kelenna-kanhakε

Misali:

finì / fini ; bàrà / bárá; férè / féré
tùgù / túgú (walew ko don).

Nin yɔrɔ in na, faranfasilen ni faranfasibali jí ko tε yan, sabu walew (i n'a Fɔ **tùgù** / **túgú**) ka sira jí tε o ko fε k'u To waleya jɔyɔrɔ la.

Mabenfen-ko kanhake taabolo fla (faranfasibali kan banbannen ni faranfasilen kan suulilen) fana ye fεεrε ye bamanankan bolo ka Na ni kɔrɔko danfara ye. Bamanankan b'o sariya Boli tɔgɔ ani matɔgɔ (dajε sugu o sugu mayεlεmanen ka Kε tɔgɔ ye) dɔrɔn de kan. An bε dajε faranfasibali Jira ni nε blenman ye ka dajε faranfasilen Kε nugubaga ye.

Misali:

w= wale; nr= noronna ; mk=mankutu

An be Følø ka misali danøw kelen-kelen kanhake Jira.

Fen o fen te togó wali matogó ye, fanfasili ni fanranfabaliko t'o ma

Taamaſyen ninnu [a á à â ā] kōrō ye kanŋe kelen-kelen b  s la:

á kanhake yelennen

à kanhake jiginnen

â kanhake yelennen jiginnen

ă kanhake jiginnen yelennen

a kanje nanama sumalen **jamana** [ààà]

Siginiden körçilen (á , ā) körç ye k'o yörç daŋe faranfasilen don.

| | |
|--------------|--------------|
| jamana [ààá] | dun (w) |
| dugu [àà] | dugu [àá] |
| sεbe [àà] | sεbe [àá] |
| da [á] | da[á] |
| nafa [àà] | nafa [àá] |
| wara [áá] | wara[áá] |
| suruku [ááá] | suruku [ááá] |
| don [á] | don[á] |
| sogo[àà] | sogo [àá] |
| fεn [á] | fεn[á] |
| cyεn [à] | cyεn [ă] |
| ŋinε [áá] | ŋinε [áá] |
| basa [áá] | basa[áá] |
| ntúfán [áá] | ntufan [áá] |
| wulu [àà] | wulu [àá] |

misi [àà]

misi [àá]

kun [à]

kun [á]

kolو [áá]

kolو [áá]

numan [àà]

numan [àá]

saga[àà]

saga [àá]

1) Bamakو tε **jamana** [ààà] ye, **dugu** [àá] de don.

2) ſokorɔji te **dugu** [àà] ye **sigida** [ààá] de don.

3) Dentaŋanin ma **ſebε** [àà] Dɔn, a ma **numan** [àà] Dɔn; a b'a ka **nafa** [àá] kɔni Dɔn.

4) **Wara** [áá] ma Minε **sogoſuhdunna** [ààààá] ye, bεε ye **suruku** [ááá] Dɔn n'a ka **sogoſuhdun** [àààá] ye

5) Bakarijan ni Bilisi **kelεdon** [ààá]. u Ko **dá**[á] bε Segu ye, **sunaa** [àà]

t'a ye.

6) **Cyεn** [à] ye **jiné** [áá] ni **basasogohjenin** [áááááá] ye kε,
ntufanminεhwuluhjenin [áááááááá] fana!

7) **Misikunkolo** [ààááá] ma Sɔrɔ; **sagakunkolo** [ààááá] dɔ Flε

8) **Misikhunkolohjenin** [àààààáá] t'an ma, an Lafiyara ni
sagakunkolojenin [àààààáá] ye.

9) **Misikhunkolohjeninna** [àààààààá] jí ma Sɔrɔ,
sagakunkolojeninna [àààààààá] dɔ sigilen Flε.

Kɔlɔsi

- An ye kanhakεhko kunkun n'a ḡenjεn Fεſεfεſε min b'a To a bε Se ka Faamu ko J. DUMESTR ka kanhakε-ko ye sira Bla pew ka ḡana Minε, ka fili damantan Sεrendε; a fili dɔw ye faranfasilen ni faranfasibali ni kanhakε yεlennen n'a jiginnen faamuya nɔɔnɔni ye. Kanhakε-ko yεre kuurukaara la, a Solila, a ma Taa, sabu dajε sugu jí kanhakε te Taamasyεn a fe fo dajε kanjε kelennin pe, k'a tɔba To dibi la. An k'an hakili Latige kanhakε kuuru ſebεncogo kelen kan: ka Bubar JARA ka kanhakε sariya nɔgon taabolo Ta ka faranfasi-lenko Waleyā kadaw n'a kεyɔrɔ bε Dàga ; a taamaʃyεn ye (').

Πεfɔli jugu

Πεfɔli numan

| | | |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | araba [áaa] (mercredi) | arabá' [aa <u>á</u>] |
| | byε [á] (vagin) | byε' [<u>a</u>] |
| ŋε 21 | ci [ă] (briser) | ci [a] |
| ŋε 22 | sɔrɔ [àá] (obtenir) | sɔrɔ [aa] h |
| | gεlεn [àá] (difficile) | gεlεn [aa] |
| | siri [àá] (attacher) | siri [aa] |
| | belebele [aaaá] (gros) | belebele [áaaa] = mk |
| | ko [ă] (laver) | ko [a] |
| | o [ă] (cela) | o [a} |
| | u [ă] (ils) | u [a] |
| ŋε 23 | bi [â] (dizaine) | bi [á] |
| | Musa [áă] (Moussa) | Musa [áá] |
| | dɔrɔmε [áăá] | dɔrɔmε' [áàá] |
| | mangoro [áàà] (mangue) | mangoro' [áà <u>á</u>] = segukafɔ |
| | " [?] " | " [áaa] = bamakɔkafɔ |
| | babugunin [ááăá] (fourmilier) | babugunin' [àáàá] |
| | bununkoro [áááă] (canard casqué) | bununkoro' [áaaa] |
| | gengerenin [àááă] (oiseau sp.) | gengerenin' [àáàá] |
| | lagosi [áàá] (mépriser) | lagosi [áàà] |
| | maminε [ăàá] (fiancer) | maminε [áàà] |
| | sama [àá] (tirer) | sama [aa] |
| | samasama [áàáá] (tirer à petits cps) | sama-sama [àáàà] ² |
| ŋε 25 | kun [ăà] (tête) | kun' [<u>a</u>] |
| | sa [ăà] (serpent) | sa' [<u>a</u>] |

B/ Kumasesen kanhakε-ko

Nin ye dakabannahkuma dō dajiralen ye Jarl BERD fε 1970 sànw tuma: 'kanhakε jiginnen ka jurusama'. J. DUMESTR y'i kùn Don o de kɔrɔ cɔ, k'o ye bamanankan dabolo dō ye. O subahanasariya in numan na, danε kan yεlennən fεn o fεn bε Fɔ kanhakε jiginnen kɔ, o bεs kanhakε de bε Yuuru ka Jigin. An ma D'a la n'o dulilu in bε Boli jyεn kan sì kan ni bamanankan te.

Misali kelen-kelen bεε la, an be kumasen danew kelen-kelen bεε kanhake Sigi fɔlo kasɔro ka kumasen yεre kanhake-ko Tεrεmε kandɔnna ninnu juman na; k'o ni bamanankan lakika Saña. An be na jεfɔli Kε ni nin kanbεn ye:

b = kanjε kanhake jiginnen .

B = kanjε kanhake jiginnen min Yεlenna.

H = kanjε kanhake yεlennen

h = kanjε kanhake yεlennen min Jiginna.

Misaliw:

jε 25

1) a [b] , ma [H], bɔ [H] --> { a [b] ma [h] bɔ [h] } = wuya

..... --> {a [b] ma [H] bɔ [H] } = lakika

{si [H] ma [H] bɔ [H] } = "

2) a [b] , ma [H] ,den [H], sɔro [bH] --> {a [b] ma [h] den [h] sɔro [bb] } = wuya

..... --> {a [b] ma [H] den [H] sɔro [Bb] } = lakika

Kɔłosi: Den faranfasibali de ko don yan

3) a [b], taara [HH], den [H], sɔro [bH]

--> {a [b] taara [hh] den' [h] sɔro [bb] } = wuya

--> {a [b] taara [HH] den' [H] sɔro [bb] } = lakika

Kɔłosi: Den faranfasilen de ko don yan

4) muso' [bH] , bε[H], yan [b] --> {muso' [bh] bε [h] yan [b]} = wuya

--> {muso' [bB] bε [H] yan [b]} = lakika

5) muso [bb] , bε[H], yan [b] --> {muso [bh] bε [h] yan [b]} = wuya

--> {muso [bb] bε [H] yan [b]} = lakika

Kɔłosi: - Misali 4) la muso faranfasilen don nka 5) la muso faranfasibali don

6) a [b], bε[H], mεn[H], kinun [Hb], ni[H], bi[b], maakɔrw[bBB], yεre[bH], de[b]

la[b], ko[H], bolonkɔninden[HHHHH], kelen[HH], tε[H], bεlε[bb], ta[b],

teri[bH],di[b]

Nin dajəc ninnu jelen ka ka kumasen ye, "kanhakə jiginnen ka jurusama" dalilu b'o kumasen Səbən tan:

a[b] bɛ[h] mən[h] kunun [hb] ni[h] bi[b] maakɔrɔw[bhh] yɛrɛ[bh] de[b] la[b]
ko[h] bolonkɔninden[hhhhh] kelen[hh] tɛ[h] bɛlɛ[bb] ta[b] teri[bh]di[b].

Bamanankan lakika dun tɛ Jɛn n'o ye abada fo nin kanhakə cogoya in:

a[b] bɛ[H] mən[H] kunun [Hb] ni[H] bi[b] maakɔrɔw'[b^{BB}] yɛrɛ[bH] de[b] la[b]
ko[H] bolonkɔninden[HHHHH] kelen[HH] tɛ[H] bɛlɛ'[b^B] ta[b] teri[bH]di[b].

"kanhakə jiginnen ka jurusama" ye bəgə Kə bin kan, o dərən tɛ, flanfaln b'a ko la, o hakila datugulen Tora. Lininkali ye wajibi ye:

Yali dalilu in bɛ kanhakə jiginnen Lajigin fana wa, teri olu kan jiginnen bɛ To u cogo la? N'a y'a Sɔrɔ olu kanhakə bɛ To ten, o tuma kuma kan yankan bɛ

Pɛtɛ:

n'o dun tɛ, o tumu kuma bɛ Suuru ka Firi, o kɔrɔ ye kuma yɛrɛ tɛ na Mən taalen jɛ.

Kandən miirina dɔ bɛ yen ko fyeли (assimilation fransèkan na), anw hakili la, o de ye maa kofolen ninnu Bla fili la. Cyɛn don dajəw dorokoli bɛ Na ni fyeli ye, min bɛ kanhakə-yɛlɛma Kofɔ, o ni faranfasibali ka fyeli tɛ kelen ye. Wa faranfasili ka fyeli y'a damako ye. Kanhakə-yɛlɛma min bɛ ka Kofɔ nin ye, a tɛ Se Da dajəw sigijwaan-ko kùn na: dajəw "nanamasumalen" sigi-sigili jwaan kɔ kasɔrɔ dorokoliko wali faranfasibaliko t'a la.

Misali:

misi [bb] + sogo [bb] ----> misi [bb] sogo [BB] (faranfasibali)

wara [HH] + sogo [bb] ----> wara [HH] sogo [BB] (faranfasibali)

misali 2) la, den faranfasibali ye [sɔ] kanhakə Fyɛn ka Yɛlɛn ka [rɔ] To

yen

An ka nin kumasen in Kə ka kanhakə-ko kuuru Bamu ni Bubakar JARA ka

kanhakə-ko sariya nɔgɔn waleyali ye ani faranfasilen taamafyenni:

A Dára túlu' la k'a Dá jabá' la, kámàlén m'í Sín kó bese má Falen, jéle má Falen.

J. DUMESTR ka bamanankan səbəncogo

Səbəncogo dajiralen in tə daliluya jí kelen kan, ειες, sagokə dan don! Maa o maa ye bamanankan səbənni n'a kalanni Matarafa, i bə D'a la ko gəleyaba b'a kalanni na, ni kanhakə-ko jí ma Taamasyən, ka dajə dorokolenw tusunnen To jwaan kan, wa kanhakə bə Nənsiyəlema kuday dorokolen janw kənə. O bəs la J. DUMESTR ko ale fə, dajə minnu ye kulu ye, dorokolen ni dorokobali bəs, k'o dajəw bə Nərə məgesu, hali n'a hakə ka ca 10 ye. O b'a Jira ko ale mago jí tə kalanni jateminə na, kan səbənni-ko la . A ka misali dəw Flə: [musocamantigi](#), [hakilijakbəbaara](#)

A ka fə la, ninnu fana ka kan ka Səben tan:

[kalandensoməgötənkuntigidankansigi](#) [misikunkunkolojeninnafe](#)teriya,...

Maa o maa ye almankan Kalan, i b'a Dən o kan dajənw ka jan, nka kanha- Kəma tə sango biljnaami ka Y'a la.